

BONA, CORONA!

**PALE EA KOKOANA-HLOKO
EA CORONA LE HORE NA
RE KA IPOLOKA JOANG RE
AMOHELEHILE LINAKONG TSE SE
NANG BOTSITSO.**



Zende
Thulisani
@thulizani

Arty Mucabe
f i Bn

STORY BY RORISANG MOTUBA

**POWERED
BY**

Tshero
1Million
Skills • Entrepreneurship • Job Placement



the
hub

OSISA
Open Society Initiative
for Southern Africa

#harambee
YOUTH EMPLOYMENT ACCELERATOR

**glasswaters
foundation**

**SOLIDAR
MED**
for
Health in Africa

NAKONG E FETILENG HO 'BONA CORONA!'... TS'EPO ONA A NE A TENNE BATHO KE LETSOALO LE SA FELENG, LE HO HLOEKISA A SA QETE. O ILE A KHOJOA MATS'OAFO KE BA HABO, EMPA FELA NKHONO EENA HO TLO ETSAHALA'NG KA EENA HA A IPHUMANANA A LE TLAS'A KHATELLO?

NKHONO, NKA U
KHELLA METSI?

CHE,
NGOAN'A KA.

OH JESO...
TS'EPO?

EE NKHONO?

RE TLAMEHA
HO EA SEPETLELE,
KE NA LE CORONA.

HOBANE ESALE
KE KHOHLELA.

E SE E LE MATSATSI
A MABELI JOALE. E RE
KE LO IKOALLA KA HA KA HO
FIHLELLA U QETILE RE TSEBE
HO TSAMAEA.

ENG?
U TSEBELLA KAE?

HO TLOHA
NENG?

NKHONO, HA U SO ETSE LITEKO,
U KE SE TSEBE HORE EHLILE U NA
LE EONA. U NA LE MATS'OAFO
A FE A MANG?

NKHONO,
EMA PELE!



KE ITSOFALLETSE,
AKERE TS'EPO U ITSE
METSOFE E TLOKOTSING
HO FETA BOHLE...

EE, EMPA HA RE SE
KE RA NKA QETO RA
ITS'OARISA HLOOHO
HA JOALE. HA RE KENE
NACOSEC.ORG.LS
RE UTLOE HO THOENG KA
MATS'OAO, KB?




KE SE KE KENE, BOSS.

OK, HA RE BONE...
MATS'OAO A CORONAVIRUS
KE: HO HEMA KA BOIMA,
MOCHESO O PHAHAMENG,
'METSO O BOHLOKO
LE HO KHOHLELA.

E LE 'NGOE HO
TSE 'NE. MOFUTSANA
HA A NA LUCKY.

BUTLE NKHONO!
RE KA SHEBA LE
LIPOTSO TSA
TLHAHLOBO...

KE NTHO E MO E BATHO
BA TLANG HA HAU? 'NA
MOTHO HA KE TLO MO
BULELA LEKHALE! NKA BA
TS'EPA JOANG?



NKHONO, TLHAHLOBO
ENA E EA HLOKAHALALA. HO SHEJOA
MOO U ILENG OA FIHLA, EBE HO ETSOA
KHOTHALETSO EA HORE U KA ETSA LITEKO
KAPA CHE. HAPE, BASEBELETSI BA TSA
BOPHELO BA FELEHETSOA KE MAPOLESA
KAPA MASOLE, EBILE LITEKO LI
ETSETSOA KA NTLE.

